

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 55 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 novembra 1932.

## PATENTNI SPIS BR. 9215

Ferretti Antonio, industrijalac, Milano, Italija.

Postupak za proizvodnju lateks hartije ili ljepenke odnosno hartije ili ljepenke pomoću drugih, lateksu sličnih substanci.

Prijava od 14 marta 1931.

Važi od 1 decembra 1931.

Traženo pravo prvenstva od 31 marta 1930 (Italija).

„Lateks“ hartija ili ljepenka označena je time, da njezina vlakanca nisu međusobno ljepljena na običan način vegetabilnim ili životinjskim lijepkom, već kaučukom, gutaperchom, balatom ili sličnim (u prirodnom, sintetičnom, regenerisanom ili koncentrisanom stanju), koje tvari se izlučuju — kao lateks — neposredno iz dotičnog bilinskog mlječnog soka.

Sada se izrađuje lateks hartija tako, da se celuloza raskaši sa vodom u poznatim holenderima, a kada je postignuta željena finoća kaše, doda se holenderu potrebna količina kaučukovog mlijeka, te se promješa u svrhu jednolikog izmješanja kaučukovog mlijeka sa hartijinom kašom. Nakon što je smjesa celuloze i kaučukovog mlijeka gotova, doda se, u svrhu koagulacije kaučukovog mlijeka sa vlaknom, rastopina aluminijevog sulfata. Ta vrsta koagulacije kaučukovog mlijeka prouzročuje sgrudjivanje celuloznih vlakanaca, te zahltjava neko daljnje mrvljenje, da bi se grude raskidale.

Ovo mrvljenje, nakon što je kaučukovo mlijeko sjedinjeno sa hartijinom kašom, od štetnih je posljedica za konačnu kvalitetu i čvrstoću gotovog proizvoda, jer se ljepliva sposobnost kaučukovog mlijeka nakon koagulacije smanji. Ta ljepliva sposobnost smanjuje se još i dalje u vremenu između koagulacije i upotrebe kaše, koje je potrebno da se kaša procijedi i filtrira kroz rešelku, u svrhu, da bi se odstranila voda i tako proizveli arci hartije ili kartona.

Pa upravo iz tog razloga nastane nejednaka kvaliteta proizvoda i što se veći dio u stroju sadržane kaše može privesti proizvodnji hartije tek nakon nekog stanovitog vremena. Iz toga slijedi, da posjeduje kaučukovo mlijeko u prvom dijelu upotrebljene kaše veće svojstvo adhezije od poslje upotrebljenog. Od najveće važnosti je dakle, da se u svrhu postignuća bespri-kornog proizvoda, upotrebi hartijina kaša i lateks u najpodesnijem trenutku pa se ovo savršenstvo se može postići dosadašnjim načinom, jer mora da između početka i konca upotrebe u stroju pripravljene kaše proteče za to potrebno vrijeme.

Predležeći pronalazak otstranjuje potpuno gore opisane nedostatke te omogućuje ne samo neki u svakom pogledu savršen proizvod, nego je i mnogo ekonomičniji, jer se prištedi značna količina kaučukovog mlijeka. Potonje je najskuplji sastavni dio, te nosi najveći dio troškova u proizvodnji lateks hartije.

Našlo se je, da dodavanjem aluminijevog sulfata ili nekog drugog ekvivalentnog sastavnog dijela ka hartijinoj kaši, prije dodatka kaučukovog mlijeka, djeluje na taj sulfat kao kvas (bajca) tako, da se tada kaučukovo mlijeko, koje koaguliše tako vezano (bajcovano) vlakno, može dodati, a da ne prouzročuje otaloženje ili koagulisanje vlakanaca.

Faktično će pomješanje kaučukovog mlijeka sa hartijinom kašom, koja je prethodno vezana pomoću aluminijevog sulfata,

pokrili u mlijeku nalazeći se kaučuk vlakna jednoliko i ostati na njima mekano pričvršćen. Ali ako se uvede aluminijev sulfat nakon primješanja kaučukovog mlijeka kaši, nastane gruba koagulacija i stvaraju se nadalje grude u kaši.

Našlo se je, da je moguće koagulisanje kaučukovog mlijeka na vlaknima hartijine kaše i da se može ujedno upotrebom nekog osobitog koagulacionog sretstva, kao što je natrijev klorid, amonijakov klorid i slično, sprječiti stvaranje taloga i gruda u vlaknastim tvarima. S takovim koagulacionim sretstvima nije potrebno vezanje kvasa sa aluminijevim kloridom u vlaknima, pa makar i postoji mogućnost, da se ova oba postupka sjedine t. j., da se ponajprije veže bajca (kvas) u vlakancima sa aluminijevim sulfatom ili njemu sličnim, zatim uvađa kaučukovo mlijeko u vezanu vlaknastu tvar, a konačno da se lagano dovrši koagulacija sa kloridima natriuma, amonijaka ili sličnim.

Magnezijeve soli, kao sulfati, kloridi ili slično, sačinjavaju izvrstno koagolaciono sredstvo za kaučukovo mlijeko.

Gore opisana karakteristična svojstva pronalaska su, kako će se to videti, vrlo važna za proizvodnju lateksove hartije u toliko, što čine suvišnim inače potrebno usitnjjenje gruda, koje se stvaraju za vrijeme koagulacije nakon pomješanja sa kaučukovim mlijekom i koagulacionim sretstvom. Od velike važnosti je potreba, da se kaša filtrira kroz rešetku i to u konstantnom razmaku vremena od trenutka pomješanja kaučukovog mlijeka sa kašom, do trenutka, u kojem se ta mješavina filtrira.

U slijedećem opisan je jedan primjer upotrebe postupka prema ovom pronalasku.

Čim je postignuta željena finoća harlijine kaše u stroju za ukašenje ili u nekom drugom prikladnom stroju, pridoda se kaši jedan koagulacioni agens kaučukovog mlijeka, kao što je aluminijev sulfat ili slično, dovrši se usitnjavanje kaše i zatim se smješa ulje u jednu, posudu nazvanu rasturač, a da se ne dodaje više kaučukovog mlijeka.

Kaša se zatim ispusli iz posude tačno i jednoliko regulisanom brzinom, koja odgovara željenoj debljini hartije ili kartona i vodi se u dovod stroja za hartiju.

U nekoj drugoj posudi pripravi se rastopina kaučukovog mlijeka pa se vodi ta rastopina tačno i jednoliko određenom brzinom u dovod hartije kaše s kojim se za vrijeme doticanja ka stroju za hartiju po-

moću prikladnih sretstva najdužje pomicaješa.

Naravno da se može pomoći prikladnih sretstava tačno regulisati vrijeme od trenutka pomješanja kaučukovog mlijeka sa kašom, do filtriranja smjese kroz rešetku stroja za hartiju.

Ako se upotrebi kao sretstvo za koagulisanje natrijev klorid, amonijev klorid ili slično, pripravi se potonji u jednoj posebnoj posudi za mješanje a rastopina se uvađa tačno odmjerenom brzinom u dovodni kanal za harlijinu kašu, koja je već pomješana sa kaučukovim mlijekom, gdje se za vrijeme gibanja harlijine kaše ka stroju za hartiju vrši koagulisanje. To gibanje se može regulisati lako, da mješavina kaše, kaučukovog mlijeka i sretstva za koagulisanje dospije u prikladno vrijeme ka stroju za hartiju u svrhu da bi se postigla potpuna adhezija kaučukovog mlijeka sa vlakancima celuloze.

Sumarno izražene, vode se različiti sastavni djelovi u ispravnom odnošaju neprekidno iz njihovih posebnih posuda za mješanje na željeno mjesto, gdje se sjedine i tako usko pomješaju, da teče mješavina neprekidno u stroj za hartiju i da dospije do njega vazda u najprikladnijem trenutku, gdje se zatim filtrira i izrađuje na harliju ili karton.

Umjesto celuloznih vlakanaca mogu se upotrebiliti i tako zvane tekstilne, vegetabilne tvari, kao pamučno konoplje i slično. U tom slučaju podvrgnu se vlaknaste tvari postupku sa prikladnim alkaličkim rastopinama, poglavito se kuvali sa jedkim kalijem sodom ili sličnim. To se poduzme u svrhu olakšanja mrvljenja a osobito, da bi se stavila vlakanca u jednak pravac, čime se sprječi stvaranje gruda i gomila, te da se uzdrži duljina vlakanca tako, da se proizvede vanredno otporni produkt. Nakon ovog postupka otstrani se alkalijski pomoći prikladnih sretstva i nastavi proizvodnja lateks hartije kako je to gore opisano.

Gore opisana proizvodnja daje, ako je svježa, najbolji produkt. Ali se isti sa vremenom menjaju, u koliko se u vlaknastim tvarima nalazeća guma ne vulkanizira. Ta promjena doseže kadkad toliku mjeru, da se ne samo znatno smanji otpornost hartije, već da se ista i sasma rastavlja. S druge strane nemoguće je u proizvodnji hartije (osobito u proizvodnji debelog kartona),otpuno vulkanizovanje.

Stavljalji su se predlozi, da bi se kaučukovo mlijeko samo vulkanizovalo prije upotrebe, ali u kaučukovom mlijeku nalazeća se guma gubi, ako je vulkanizovana, malo ne potpuno svoju lijepost tako, da

posjeduje gotova hartija vrlo slabu črstoču. Bilo je nadalje predloženo, da se sretstvo sa vulkanizovanje doda kaši, kada je već pomješana sa kaučukovim mlijekom u stroju za ukašenje za vreme zadnjeg zdrobljenja, ali i ovde nastupljuje početkom vulkanizovanja smanjivanje ljepive sposobnosti, koje smanjivanje, kako je to prethodno opisano, postepeno raste, te se zbiva za vrijeme usitnjavanja, kao i za vrijeme od početka upotrebe pripravljene kaše pa do njezine potrošnje.

Postupkom za proizvodnju lateks hartije prema pronalasku vulkanizuje se hartija potpuno, a da se ne pojavljuje nikoja od prethodno napomenutih mana.

Prema pronalasku se za vulkanizovanje i čvršćenje lateks hartije antioksidirajuće sretstvo, kao aldol ili druga sredstva za vulkanizovanje iste vrednosti na pr. koloidalni sumporni antimons ili antimons pentasulfid ( $Sb_2S_3$ ) ili slična organska pospješujuća sretstva, kao vulkacit ili pipsol i neorganska sretstva, kao cinkov oksid, bilo pojedinec bilousko pomješana sa takovim tvarima, koje omogućuju najfiniju vodenu disperziju. Ovaj pripravni postupak vrlo je važan, jer se inače vulkanizirajuće agencije ne mogu jednoliku u kaši razrediti. Kao agencije za suspenziranje osobito su prikladne ljepive tvari, želatina ili sapuni.

Vrlo dobri uspjesi postigli su se dodatkom svih gore opisanih sastavnih dijelova kaši, za vrijeme usitnjenja u stroju za ukašenje, pošto prema novom postupku ovde nema kaučukovog mlijeka, koje se dodaje kaši tek u onom trenutku, kada ona izlazi iz posude za mješanje, te se nalazi na putu ka stroju za hartiju. Dobri uspjesi postigli su se također pripravljanjem rastopine ili vodene, koloidalne suspenzije za vulkanizovanje u posebnoj posudi za mješanje i uvađanjem te smjese neposredno prije ulaza kaučukovog mlijeka ili neposredno nakon toga u dovod kaše pa i sjeđinjenjem mješavine sa kaučukovim mlijekom neposredno prije nego potonje ulazi iz svojeg vlastitog voda u kašu, koja opet ističe iz svog voda.

Ali najbolji uspjesi postigli su se uvađanjem polovice prethodno određenog sretstva za vulkanizovanje u kašu za vrijeme njezinog usitnjenja u stroju za ukašenje, dočim se druga polovica vodi u posudu za mješanje sa sretstvom za koagulisanje kaučkuovog mlijeka (natrijev klorid, amonijev klorid i slično), uslijed čega dolazi guma kaučukovog mlijeka, prilikom njegovog ulaza u kašu u doticaj sa sretstvom za vulkanizovanje, koje se je već otaložilo na vlakancima a zatim se opel, bilo samo, bilo u vezi sa koagulacionom raztopinom,

uvađa zajedno sa sretstvom za vulkanizovanje. Po potonjem načinu postupka vrši se vulkanizovanje vlakanaca iznutra napravni ili obratno, tako, da se u svrhu vulkanizovanja ovakovom postupku podvrgnuta hartija prema upotrebljenom sretstvu za pospješenje vrlo brzo i savršeno vulkanizuje a malo ne, da i nije potrebno, da se uloži u napravu za sušenje sa regulisovanom temperaturom.

Po prethodno opisanim postupcima izvedena i vulkanizovana lateks hartija u pogledu kakvoće i čvrstoće najbolja je, što se uopće može proizvesti. Ali se je još pokazalo, da se može izgled i otpornost još znatno poboljšati, ako se hartija ili karton protisne kroz ugrijane valjke uz primjerni pritisak.

Ali ako se želi mekana i gipka lateks hartija, napaja se vlaknasta tvar sa nekom mješavinom supstanca, koja se neposredno veže sa vlakancima ili prikladnim sretstvima za fiksiranje, koja podupiru postupak sušenja pomoći topline, ako to zahtevaju upotrebljena sretstva.

Upotrebljena sretstva, prema željenom učinku, različite su vrste. Tako se mogu upotrebili, ako se želi postići izrazita gipkost, ulja ili sa drugim supslancama pomješana ulja, dočim se za ispunjena vlakna ista fiksiraju samo pomoći organskih ili neorganskih sastavina, koje nisu masne.

U tu se svrhu mogu upotrebili bojadisani kvasovi ili bajce, kao na pr. vegetabilne ili mineralne tvari za kvašenje (strojilne tvari).

Hartijina kaša može se podvrći postupku prema pronalasku u svako vrijeme, ali najzgodnije se to učini, prije nego što se pomješa kaša sa spojnim kvasom ili bajcom kaučukovog mlijeka sa potonjim sastavim a zatim sa koagulacionim sretstvima.

#### Patentni zahtjevi:

1. Postupak za proizvodnju lateks hartije ili ljepenke odnosno hartije ili ljepenke sa drugim, lateksu jednakovrijednim supstancama, naznačen time, što se postepeno dodava lateks ili jednakovrijedna supstansa kaši od sameljenih vlakanaca ili kaši od vlakanaca, koja su prerađena takovim agencijama, koja djeluju na način kvasa u svrhu, da bi se postiglo priljepljenje lateksa na vlakanca, nakon što je izišla kaša iz mlina (holendera).

2. Postupak za proizvodnju lateks hartije ili kartona naznačen time, što se mlijeko otaloži na vegetabilnim vlakancima hartijine kaše pomoći natrijevog klorida amonijevog hlorida ili njima ekivalentnih sretstava.

3. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona, naznačen lime, što se mlijeko otaloži na vegetabilnim vlakancima hartijine kaše nomoću magnezijevog sulfata, magnezijevog klorida ili njima ekvivalentnih sretstava.

4. Postupak po zahtjevu 1, 2 ili 3 naznačen lime, što se dovađa mlijeko neprestano doticajući hartijinoj kaši poslepono i neprekidno u odmjerenoj količini.

5. Postupak po jednom od prethodnih zahtjeva naznačen lime, što se razlopine, što koagulišu mlijeko, dovađaju vegetabilnim vlakancima hartijine kaše neprekidno odmjerenoj količini.

6. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se spajaju kvasovi vegetabilnih vlakanaca hartijine kaše prema zahtjevu 1 sa koagulacionim sretstvima prema zahtjevu 2 ili 3.

7. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se upotrebe antioksidaciona sretstva, sretstva za vulkanizovanje i sretstva za posješivanje bilo organske bilo anorganske vrste

8. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se zdrobe sretstva za vulkanizovanje zajedno sa ljepivim sretstvima želatinom ili sapunom u svrhu, da bi se dobile najfinije vodene koloidalne suspenzije.

9. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se doda hartijinoj kaši jedna koloidalno rastopljena, vulkanizaciona i antioksidaciona suspenzija, za vrijeme usitnjenja u holenjeru ili nakon toga, a prije nego što se je uvelo mlijeko u kašu.

10. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se vrši razređenje koloidalno vulkanizacione i antioksidacione suspenzije u kaši nepre-

kidno i u određenoj količini neposredno prije ili nakon pomješanja mlijeka sa kašom, a u dovodu ka stroju za hartiju.

11. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se dodaje hartijinoj kaši, prije ili nakon usitnjenja, ali prije pomješanja mlijeka sa kašom prema zahtjevu 9, polovica prethodno određenog sretstva za vulkanizovanje, dočim se druga polovica doda kaši u neprekidnom i kvantitativno određenom postepenom toku neposredno nakon napomenutog mješanja u dovodu ka stroju za hartiju.

12. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se upotrebe vegetabilno vlaknaste tvari i kaučukovo mlijeko, gutaperke, balata i slično.

13. Postupak za proizvodnju hartije ili kartona iz kaučukovog mlijeka, gutaperke, balate ili sličnog naznačen lime, što se iz kaučukovog mlijeka napravljena hartija ili karton najzgodnije valja vrućim valjcima ili presuje.

14. Postupak po zahtjevu 1 eventualno u kombinaciji sa jednim ili više prethodnih zahtjeva naznačen lime, što se u slučaju upotrebe tekstilnih vlakanaca (kao pamuka, konoplja, ramija i t. d.) ista prerađe nekom prikladnom, najbolje kipućom alkaličkom rastopinom u svrhu, da bi se zadao vlakancima neki stanovili pravac i usprkos tome ipak pridržala neka zgodna duljina istih, nakon čega se otstrane alkaličke substance.

15. Postupak po zahtjevu 1, eventualno u kombinaciji sa jednim ili više prethodnih zahtjeva, naznačen lime, što se u svrhu dobivanja meke, gibke hartije doda vlakancima, poglavito prije pomješanja kaše i u njoj fiksiranog kvasila za laleks, sa lateksom samim i koagulacionim sretstvima, neka dopunjajuća tvar napravljena iz prikladnih supstanca (masli ili ulja ili organskih ili anerganskih spojeva koji nisu mastni, kao vegetabilnih ili mineralnih tanina ili sličnog).